


[a]

Abracadabrà !

Abracadabrà,
Lo gat qu'espia l'arrat
E l'arrat se'n va
E l'arrat se'n va
Abracadabrà !
qu'ei atau !
qu'ei atau



[e]

Per aquera carrereta

Per aquera carrereta
que passava ua murgueta
l'elefant, praube pelegrin
que cambiè de camin
quan vedó la murgueta
passar per la carrereta.



[u]

On van ?

On va lo bordon ?

Suu cardon


On va lo merlo ?

Suu casso

On va lo moton ?


se'n torna a la

maison



[y]


Dab la mea fusada
que soi anat sus la lua.
En avèvi trobat ua,
un dia dens un musèu.
Que hasoi lo torn de l'univers,
que vedoï Saturna e Jupiter.
Que passèi Uranus e Pluton
E que tornèi a la maison.



[ɔ]

Gatòt, pegòt,
codeta codòt.
Las soritz que's passejan.

Gatòt, pegòt,
codeta codòt.
Que hèn la hèsta au solèr deu
milhòc.



[i]

Mistigri

A la fin de la nueit
ua soritz que passa
Mistigri que l'a vista
Lo petit gat gris
que drom suu tapis
e sauneja a Mini.



Repertòri fonologic : Fonèmas en comptinas

[ə]

Gatamina, mina, mina
Petitina, tina, tina
Que dromiva, miva, miva
Dens lo son cocon.

Gatamina, mina, mina
Berogina, gina, gina
Qu'ei partida, tida, tida
Deus son bèth plumion.

Gatamina, mina, mina
Colorina, rina, rina
Qu'ei cambiada, biada, biada
En un parpalhon.



[ɛ]

Lo peu e lo pè

En haut que i a lo peu,
En baish que i a lo pè.

Au gran jamei lo peu
Ne costeja lo pè.

Exceptat quan lo peu
En çò deu perruquèr
Copat per los cisèus
E cad, leugèr, leugèr.



[b]

Lo bufle gròs en la brossa,
caçant de la coda las moscas ,
Sauneja shens botjar los pès
hens la hanga

Un conte african qui
se guarda en secret
Barabim barabam
Lo conte a tot jamei
claverat qu'ei !



Repertòri fonologic : Fonèmas en comptinas

[c]

Lo cachalot – chocolat
n’ei pas ua balèna blanca.
urosament tad eth,
se non, avisa’t l’arpon
deu maishant capitani Achab !



Repertòri fonològic : Fonèmas en comptinas

[d]

Bèth temps a lo dromadari que's
passejava en lo desèrt, mes ne volè pas
jamei har qué que sia .

Quan li disèn : « Que cau tribalhar ! »

Que responè : « Bò ! »

Un dia tau castigar, un trufandèc que li
hasó ua tonha qui li serveish de garda-
minjar.

« Adara, que pòdes tribalhar pendent tres
dias shens estangà-t ! e tòc ! »



Repertòri fonològic : Fonèmas en comptinas


[f]

Un elefant que hasèva lo fanfaron en cridar bravament aus animaus de la seua :

« que soi elefantomenon lo mei gran deus faraons ! »

La soa dauna que l'entenó e ce cridè fermament :

« elefantomenon que haré melhor de tornar a la maison, los sons mainatges qu'an hami la soa dauna qu'ei fatigada e que dèu har lo repaish ! »



Repertòri fonologic : Fonèmas en comptinas

[g]

« Que t'èi pescat la bala toa , lavetz que
deves esposà-m ! »

Ce digó la graulha giganta e viscosa, en
bèth apareisher hens lo castèth.

« grrr ! »

ce digó l'ingrata princessa, en bèth
brembà's la promessa, quan au hons de la
hont, e cadó la bora d'áur.

« se t'apressa's graulha, sus la muralha
que t'esglaishi ! »

Frères
Grimm



Repertòri fonologic : Fonèmas en comptinas

[h]

A chivau sus un hasan, que guardava los pòrcs, lo noste praube Hans, mitat òmi, mitat ariçon.

Bèth jocat sus ua branca, que's passava los dias a har boha hens los arbos de la seuva : Qu'èra embroishat e non podè desliurà's de l'armadura de bròcas sonque quan ua princessa esberida e muishèsse un dia, lo cap deu mus ...

Frères Grimm



Repertòri fonològic : Fonèmas en comptinas

[j]

Ger, lo purmèr dijaus de julhet,
Gòrgi la girafa que nadava dens l'aiga roja
d'un jardin de jasmin.

Un peish a las nadaderas iranges que li
vienó minjar lo jolh.

La girafa enmaliciada que jutgè lo peish de
hòu.



[k]

Lo camèu

B'espiatz aqueth curios camèu !
Dab un quimonò caqui.
Qu'ataca un coalà
qui s'apèra Calimerò.
Puish que craca cinq quilòs de
croquetas de carròtas.
Enfin que dança un ròck dab ua
casqueta suu cap.



[I]

L'aurigleta

En anar a l'escòla qu'encontrèi
l'aurigleta au plumatge de dentèla
Que volava cap tau cèu
Que volavi cap tà l'escòla tà har a
chancapè e dessenhar alas a la mea
amiga l'aurigleta.



Repertòri fonològic : Fonèmas en comptinas

[m]

En devath de la montanha adromida,
mamà marmòta dab los sons marmòts
que marmusa ua melodia a la soa
majestat l'abòr.

Devath son mantól de nèu, mamà
marmòta dab los sons marmòts
calmament que somican mistoflats
dens la loa tuta.



Repertòri fonologic : Fonèmas en comptinas

[n]

En camisa de nueit e en minana
que vienga nadau e dens la nueit negra,
en devath de la nèu de miejanueit que
vienga nadau

Passa lo pair-nadau !
Suus son arrossec de rèns
Nadau qu'ei vienut !




Repertòri fonològic : Fonèmas en comptinas

[p]

Lo poceton que s'anè passajar
au ras de Paris.

Mes Paris n'èra pas a costat e non pas se
pèrder qu'emplea las soas pòchas de
petitas peiras.

Au cap de cent pas, un drac que'u gaha
Poceton que s'escapè e que partí en
plorar.




Repertòri fonològic : Fonèmas en comptinas

[r]

un charmant cabòç, dab la soa guitarra
que bevèva cervera dens ua gotèra.

Un rinoceròs, tostemps en retard
que rotlava en carròça au maridatge
deu renard



Repertòri fonològic : Fonèmas en comptinas

[S]

Dauna Cecila que demorava en Soïssa
Deu ser au matin que minjava
saussissas.

Un gojat pec e hèra agaçant
que botè dens la soa assieta dab
discrecion

ua maishanta bestiòla dab sheis cent
patas.

Tanlèu que Cecila apercevió l'intrus
que s'avisè aus sons repaishs e despuish
qu'estima mei las glaças au citron



[t]

La tortuga

Ua tortuga maladrèita,
que descopava ua carròta
dab un cotèth e ua horqueta.
La carròta que quitè l'assièta,
qu'aterrí sus trenta tomatas
qui cadón dens lo topin.
La tortuga que'us botè a còser.
Las tomatas que's transformèn
en ua deliciosa confitura
que la nosta amiga tortura
esandí sus sa tartina.



[V]

Vent de genèr que presenta los
sons vòts

Vent de heurèr que vienen las
primauguèras

Adiu l'ivèrn, lo giure e la nèu.

Batlèu que vederatz verdir la
seuva

Vaqui qui arriba març seguit
d'abriu

vaqui las vriuletas de la prima
verda.

